



PREDSTAVNIČKI / ZASTUPNIČKI DOM
KLUB POSLANIKA
STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE

ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
КЛУБ ПОСЛАНИКА
СТРАНКЕ ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ

Sarajevo, 21.12.2023. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO: 21-12-2023			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
01-02-1		2687/23	

17 15

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE
BOSNE I HERCEGOVINE

n/r predsjedavajućeg g. Marinko Čavara

Predmet: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za razmatranje Prijedloga zakona po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, dostavlja se,-

Na osnovu člana 104., člana 105. i člana 133 Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br 79/14, 81/15, 97/15, 78/19, 26/20, 53/22 i 59/23) kao ovlašteni predlagači podnosimo:

-Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;

Uz Prijedlog izmjena i dopuna Zakona dostavljamo obrazloženje, odredbe članova koje se mijenjaju odnosno dopunjavaju kao i verziju prečišćenog teksta.

U skladu s članom 133. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine, tražimo da se navedeni Prijedloga zakona **razmatra po hitnom postupku**, imajući u vidu da je sprovođenje izbora u BiH u skladu s evropskim standardima, provođenje OSCE-ovih preporuka i preporuka Venecijanske komisije za izborni proces, te osiguravanje transparentnosti finansiranja političkih stranaka jedan od prioriteta za otvaranje pregovora BiH za članstvo u EU. Zbog navedenog, donošenje Prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ima visok stepen hitnosti.

Zastupnici:

Šerif Špago

Safet Kešo

Nermin Mandra

Šemsudin Dedić

Denijal Tulumović

Midhat Čaušević

Edin Ramić

Amor Mašović

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj _____ 2023. godine, i na _____ sjednici Doma naroda, održanoj _____ 2023. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 1 1/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22 i 67/22), u Poglavlju I (Osnovne odredbe), član 1.1a mijenja se i glasi:

„Član 1.1a

U smislu ovog zakona:

- 1) „politički subjekt” je politička stranka, nezavisni kandidat, koalicija ili lista nezavisnih kandidata, ovjerena za učešće na izborima u skladu s ovim zakonom;
- 2) „izborna jedinica” je:
 - a. osnovna izborna jedinica koja podrazumijeva općinu, grad, Brčko Distrikt BiH, gradsku izbornu jedinicu Grada Mostara i izborne jedinice gradskog područja Grada Mostara u kojoj se bira i konstituira ukupan broj predstavnika za određeni nivo vlasti i koje unutar sebe nemaju višečlane izborne jedinice,
 - b. kantonalna izborna jedinica u kojoj se bira i konstituira ukupan broj predstavnika za određeni nivo vlasti i koje unutar sebe nemaju višečlane izborne jedinice,
 - c. entitetska izborna jedinica u kojoj se bira i konstituira entitetski nivo vlasti, koje unutar sebe imaju višečlane izborne jedinice i
 - d. entitetska izborna jedinica u kojoj se bira državni nivo vlasti;
- 3) „višečlana izborna jedinica” je izborna jedinica u kojoj se bira više od jednog, a manje od ukupnog broja predstavnika za određeni nivo vlasti;

- 4) „izborni ciklus” je mandatni period koji se odnosi na određeni nivo vlasti;
- 5) „izborni prag” je određeni procenat osvojenih glasova (važećih glasačkih listića) koji mora osvojiti politički subjekt da bi stekao pravo učešća u raspodjeli mandata;
- 6) „prebivalište” je općina ili distrikt u kojem se državljanin nastani s namjerom da tamo stalno živi;
- 7) „kompenzacijski mandat” je mandat koji se raspodjeljuje na liste političkih stranaka ili koalicija prema broju dobivenih važećih glasova i služi da kompenziraju nedovoljnu proporcionalnost na nivou entiteta, a koja nastaje sabiranjem rezultata za pojedine višečlane izborne jedinice u entitetu;
- 8) „pripadnik nacionalne manjine” je državljanin Bosne i Hercegovine koji ne pripada nijednom od tri konstitutivna naroda, a čine je ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne historije i drugih obilježja utvrđenih u Zakonu o zaštiti prava nacionalnih manjina („Službeni glasnik BiH”, br. 12/03, 76/05 i 93/08);
- 9) „raseljeno lice” je državljanin Bosne i Hercegovine kojem je status raseljenog lica utvrdio nadležni organ uprave za pitanja raseljenih lica u skladu sa zakonom;
- 10) „izbjeglo lice” je državljanin Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo i boravi u inozemstvu u statusu izbjeglog lica iz BiH;
- 11) „parlamentarna stranka” je politička stranka koja je zastupljena u predstavničkim ili zakonodavnim organima vlasti;
- 12) „izborni period” je period od dana raspisivanja izbora do dana potvrđivanja rezultata izbora;
- 13) „izborna godina” je period koji se poklapa s kalendarskom godinom u kojoj je predviđeno održavanje izbora;
- 14) „birač” je državljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u Centralni birački spisak;
- 15) „glasač” je državljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u Centralni birački spisak i koji je ostvario aktivno biračko pravo;
- 16) „Elektronski mediji”, u smislu ovog zakona, su javne i privatne televizijske i radio stanice sa odgovarajućom dozvolom Regulatorne agencije za komunikacije (RAK).
- 17) „Onlajn mediji”, u smislu ovog zakona, su internet portali i druge internetske platforme koje predstavljaju sredstva komunikacije sa ciljem informisanja od javnog interesa.

- 18) "Štampani mediji", u smislu ovog zakona, su štampane publikacije, poput npr. novina, tabloida, časopisa, knjiga, pamfleta, a koje predstavljaju sredstva masovne komunikacije sa ciljem informisanja od javnog interesa.
- 19) "Društvene mreže" su internetske ili mobilne platforme koje omogućavaju dvosmjernu interakciju putem sadržaja i komunikacije koje generiraju korisnici, odnosno mediji dostupni na određenim platformama dizajniranim da korisnicima omoguće kreiranje sadržaja i interakciju s informacijama i njihovim izvorima.
- 20) "Govor mržnje" je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba, na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje.
- 21) "Zloupotreba javnih sredstava i resursa", u smislu ovog zakona, je bilo koje nezakonito korištenje sredstava i resursa države BiH, entiteta, kantona, Brčko distrikta BiH i drugih jedinica lokalne uprave i samouprave, kojim kandidati na izborima i izbornim listama, kao javni ili državni dužnosnici, ili neposredno izabrana lica, raspoložu za potrebe obavljanja službene dužnosti. Pod resursima se, u smislu ove definicije, podrazumijevaju pokretna i nepokretna imovina, kao i svi ljudski resursi javnih institucija koji se koriste u okviru radnog vremena."
- 22) „izvršna funkcija” je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, predsjednik i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik i potpredsjednik Republike Srpske, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući premijera, Vlada Republike Srpske, uključujući premijera, Vlada Brčko Distrikta BiH, vlada kantona, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, gradska uprava, načelnik, zamjenik načelnika, kabinet načelnika i druge izvršne funkcije utvrđene zakonom;
- 23) „mandat” je funkcija ili ovlaštenje dato glasanjem biračkog tijela, a koje se daje na period propisan ustavom ili zakonom;
- 24) „kandidatska lista” je lista političkih subjekata koju ovjerava Centralna izborna komisija BiH za učešće na izborima;
- 25) „kandidatska lista za kompenzacijske mandate" je lista političkih subjekata s koje se dodjeljuje kompenzacijski mandat prema redoslijedu kandidata na listi, a koja se podnosi nakon ovjere redovne liste;

- 26) „izborna kampanja” su radnje i postupci u periodu utvrđenom ovim zakonom u kojem politički subjekt na zakonom utvrđen način upoznaje birače i javnost sa svojim programom i kandidatima za predstojeće izbore;
- 27) „preuranjena kampanja” je svaki oblik kampanje političkih subjekata u periodu od raspisivanja izbora do perioda zvaničnog početka izborne kampanje;
- 28) „izborne tehnologije” su skup informaciono-komunikacionih programa, informaciono-komunikacionih uređaja (kao što su ali se neograničavaju na čitače otiska prsta, čitače podataka sa ličnih identifikacionih dokumenata, optičkih skenera, sigurnosnih kamera itd.), metoda i postupaka koji se koriste u izbornom procesu te druga tehnička oprema;
- 29) „nepotvrđeni/kovetirani glasački listić” je glasački listić identičnog dizajna i sadržaja kao običan glasački listić koji se nakon glasanja stavlja u posebnu kovertu i koji se ne prebrojava na redovnom biračkom mjestu, već se broji u centru za brojanje nakon provjere biračkog prava;
- 30) „izborni materijal” je materijal koji se koristi na biračkom mjestu i dijeli se na osjetljivu, neosjetljivu i izbornu tehnologiju;
- 31) „vanredne okolnosti” su vanredna situacija, stanje elementarne nepogode i druge nesreće koje su proglasili nadležni organi Bosne i Hercegovine i koje utiču na provođenje izbornog procesa;
- 32) „zloupotreba djece u političke svrhe” je uključivanje djeteta u aktivnosti koje mogu biti povezane s političkim zagovaranjem ili promocijom”.
- 33) “rano glasanje” je glasanje državljana BiH upisanih u Centralni birački spisak, prije dana izbora, a koji na dan izbora neće biti u mogućnosti glasati lično na svom biračkom mjestu i kojima je takvo glasanje odobreno od strane Centralne izborne komisije BiH

Član 2.

U članu 1.2 u stavu (3) riječi: „2.12 stav (9)” zamjenjuju se riječima: „2.12 stav (10)”.

Član 3.

U članu 1.2a u stavu (3) riječi: „2.12 stav (9)” zamjenjuju se riječima: „2.12 stav (10)”.

Član 4.

U članu 1.3 iza riječi „slobodnih” dodaju se riječi: „i redovnih”.

Član 5.

U članu 1.6 u stavu (1) riječi: „može biti upisano u Centralni birački spisak, niti” brišu se.

Član 6.

U članu 1.7 riječi: „može biti upisano u Centralni birački spisak, niti” brišu se.

Član 7.

U članu 1.7a riječi: „može biti upisano u Centralni birački spisak, niti” brišu se.

Član 8.

U članu 1.8 stav (1) mijenja se i glasi:

„(1) Sudije redovnih i ustavnih sudova, tužioci i njihovi zamjenici, pravobranioci i njihovi zamjenici, ombudsmeni i njihovi zamjenici, članovi sudova/domova/vijeća za ljudska prava, notari, policijski službenici, državni službenici, generalni revizori i zamjenici generalnog revizora u institucijama u Bosni i Hercegovini i guverner i viceguverneri Centralne banke BiH, pripadnici Oružanih snaga BiH, pripadnici Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, kao i diplomatski i konzularni predstavnici BiH u inozemstvu, koji imaju diplomatski status u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima (iz 1961. godine), mogu se kandidirati za javnu izbornu dužnost samo ako prethodno podnesu ostavku na taj položaj ili postupe u skladu sa zakonima kojima se regulira njihov status. Ako Centralna izborna komisija BiH utvrdi da lice iz ovog stava nije podnijelo ostavku na položaj ili nije postupilo u skladu sa zakonom kojim se regulira njegov status u periodu od ovjere kandidature do štampanja glasačkih listića, uklonit će se ime ovog lica s ovjerenih kandidatskih listi, a ako se isto utvrdi nakon štampanja glasačkih listića, takvom licu neće biti dodijeljen mandat ako ga osvoji. U postupku utvrđivanja ovih činjeničnih okolnosti, institucije su dužne dostaviti podatke iz evidencije kandidata na zahtjev Centralne izborne komisije, a kandidati su dužni dostaviti dokaz da su riješili svoj status.”

U stavu (4) iza riječi: „u izvršnim organima vlasti” brišu se zarez i riječi: „osim u periodu dok se ne konstituiraju izvršni organi vlasti izabrani na redovnim izborima u istom izbornom ciklusu”.

Član 9.

Iza člana 1.8 dodaju se novi čl. 1.8a, 1.8b i 1.8c koji glase:

„Član 1.8a

- (1) Lice koje je izabrano u zakonodavni organ bilo kojeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, za vrijeme trajanja mandata, može obavljati izvršnu funkciju, u skladu s članom 1.8 stav (6) ovog zakona. Za vrijeme obavljanja njegove izvršne funkcije mandat lica u zakonodavnom organu ostaje u mirovanju.
- (2) Lice koje je izabrano u zakonodavni organ na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, a na osnovu prethodnog mandata obavlja izvršnu funkciju i odluči da je nastavi, dužno je da svoj mandat stavi u mirovanje prije konstituirajuće sjednice zakonodavnog organa u koji je izabrano dok se drugo lice ne imenuje na istu izvršnu funkciju ili dok ne podnese ostavku.
- (3) U periodu u kojem mandat miruje, mandat se dodjeljuje sljedećem kandidatu sa iste liste s koje je izabrano lice s mandatom u mirovanju.
- (4) Centralna izborna komisija BiH, u roku od deset dana od usvajanja ovog zakona, podzakonskim aktom uređuje pitanja iz st. (1) i (2) ovog člana.

Član 1.8b

- (1) Po prestanku obavljanja izvršne funkcije, u skladu s članom 1.8a st. (1) i (2) ovog zakona, izabrani član zakonodavnog organa koji je stavio svoj mandat u mirovanje može ponovo obavljati svoj mandat, pod uslovom da podnese pismeni zahtjev Centralnoj izornoj komisiji BiH najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja izvršne funkcije.
- (2) Mirovanje mandata stupa na snagu petog dana od dana podnošenja pismenog zahtjeva.

Član 1.8c

- (1) Lice koje je izabrano u zakonodavni organ za vrijeme trajanja svog mandata može svoj mandat staviti u mirovanje najviše jedanput. Zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje podnosi se u pisanoj formi Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, lice koje je izabrano u zakonodavni organ koje je stavilo svoj mandat u mirovanje, u skladu s odredbama člana 1.8a stav (2) ovog zakona, ne može staviti svoj mandat u mirovanje više od dva puta.
- (3) Mandat ne može trajati kraće od šest mjeseci, osim na osnovu člana 1.8a stav (2) ovog zakona, kada mirovanje mandata traje do imenovanja drugog lica na istu izvršnu funkciju ili do podnošenja ostavke.”

Član 10.

U članu 1.10 u stavu (1) tačka 5. riječi: „(proglašen mentalno nesposobnim)” brišu se. Iza tačke 8. briše se tačka, stavlja tačka-zarez i dodaje se nova tačka 9. koja glasi: „9. danom pravosnažnosti odluke Centralne izborne komisije BiH kojom je utvrđeno da izabrani zvaničnik nije postupio u skladu s odredbama člana 1.8a, 1.8b ili 1.8c Izbornog zakona BiH.”

Stav (3) mijenja se i glasi:

„(3) Obavještenje o razlozima prestanka mandata iz stava (1) ovog člana dostavlja se na obrascu koji propisuje Centralna izborna komisija BiH.”

Član 11.

Član 1.11 mijenja se i glasi:

„Član 1.11

Svi organi vlasti na svim nivoima i zvaničnici u Bosni i Hercegovini i diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH obavezni su pomagati organima nadležnim za provođenje izbora. ”

Član 12.

Član 1.13 mijenja se i glasi:

„Član 1.13

Prijava za ovjeru za učešće na izborima uključuje izjavu, potpisanu od predsjednika političke stranke, koalicije, nezavisnog kandidata, predstavnika liste nezavisnih kandidata, registriranog udruženja, ili drugog registriranog organiziranog oblika djelovanja nacionalnih manjina i grupe od najmanje 40 građana koji imaju biračko pravo da će se ta politička stranka, koalicija, nezavisni kandidati, registrirana udruženja, drugi organizirani oblici djelovanja nacionalnih manjina u svojim aktivnostima pridržavati Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.”

Član 13.

U Poglavlju 2 (Organi za provođenje izbora) u članu 2.1 stav (3) briše se.

Član 14.

U članu 2.2 u stavu (2) riječi: „u provođenju izbora” zamjenjuju se riječima: „u oblastima direktno vezanim za provođenje izbora”.

Stav (4) briše se.

Dosadašnji st. (5) i (6) postaju st. (4) i (5).

U stavu (5) oznaka stava (5) u tekstu mijenja se u oznaku stava (4).

Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:

„(6) U svrhu obučavanja članova organa za provođenje izbora, Centralna izborna komisija BiH uspostavlja Centar za edukaciju.”

Član 15.

U članu 2.3 u stavu (1) tačka 4. mijenja se i glasi: „4. koji je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, i”.

Član 16.

Član 2.5 mijenja se i glasi:

„Član 2.5

(1) Centralna izborna komisija BiH ima sedam članova: dva Hrvata, dva Bošnjaka, dva Srbina i jednog iz reda ostalih.

(2) Kandidate za Centralnu izbornu komisiju BiH zajednički predlažu članovi Komisije za izbor i imenovanje.

(3) Komisija za izbor i imenovanje ima sedam članova, od kojih dva člana imenuje predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća između članova Vijeća, tri člana imenuje Zajednička komisija za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH od članova te zajedničke komisije iz Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i dva člana imenuje predsjednik Centralne izborne komisije BiH od članova Centralne izborne komisije BiH.

(4) U Komisiji za izbor i imenovanje moraju biti zastupljeni konstitutivni narodi, najmanje dva Bošnjaka, dva Srbina i dva Hrvata i jedan iz reda ostalih.

(5) Najkasnije 180 dana prije isteka mandata člana Centralne izborne komisije BiH Centralna izborna komisija obavještava Kolegij Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Najkasnije 150 dana prije isteka mandata članova Centralne izborne komisije BiH formira se Komisija za izbor i imenovanje, u skladu s Poslovnikom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, i raspisuje se javni konkurs. Sredstva za troškove javnog konkursa bit će osigurana iz budžeta Centralne izborne komisije BiH.

(6) Kandidati za članove Centralne izborne komisije BiH moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove:

a) opći uslovi koje kandidati moraju ispuniti su:

- 1) da je državljanin BiH,
- 2) da ima prijavljeno boravište u BiH,
- 3) da ima univerzitetsku diplomu,
- 4) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih položajem,
- 5) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u roku od tri godine prije dana objavljivanja upražnjenog mjesta,
- 6) da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
- 7) da nije osuđivan za krivična djela,
- 8) da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine;

b) posebni uslovi koje kandidati moraju ispuniti su:

- 1) 1) da je pravni stručnjak ili izborni stručnjak s najmanje deset godina iskustva u oblastima direktno vezanim za provođenje izbora, od kojih pet na višoj funkciji,
 - 2) da ne obavlja niti je u posljednjih deset godina prije kandidiranja obavljao dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili finansijski povezanim s političkim strankama, te da nije bio uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke.
- (7) Najkasnije 90 dana prije isteka mandata člana Centralne izborne komisije BiH, Komisija za izbor i imenovanje utvrđuje rang-listu kandidata za Centralnu izbornu komisiju BiH, dvotrećinskom većinom glasova, na osnovu uslova i kriterija propisanih stavom (6) ovog člana, te će listu od deset najbolje rangiranih kandidata dostaviti Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
- (8) Komisija za izbor i imenovanje dužna je usvojiti poslovnik kojim će urediti postupak oglašavanja javnog konkursa, održavanje sastanaka i donošenje odluke o rang-listi kandidata.
- (9) (9) U skladu sa svojim procedurama, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH imenuje članove Centralne izborne komisije BiH s liste kandidata.
- (10) Ako se lista kandidata za člana Centralne izborne komisije BiH ne dostavi Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH u roku od 60 dana prije isteka mandata članova Centralne izborne komisije BiH, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH predlaže i imenuje članove Centralne izborne komisije BiH s liste kandidata koji su se prijavili na javni konkurs, na osnovu kriterija navedenih u st. (6) i (7) ovog člana, najkasnije 15 dana prije isteka mandata člana

Centralne izborne komisije BiH. Ako Komisija za izbor i imenovanje nije objavila javni poziv, odluku o raspisivanju javnog poziva donosi Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

(11) U slučaju da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH ne provede postupak iz stava (10) ovog člana, članovi Centralne izborne komisije BiH nastavit će obavljati svoju dužnost do imenovanja novih članova Centralne izborne komisije BiH.”

Član 17.

Iza člana 2.5 dodaje se novi član 2.5a koji glasi:

„Član 2.5a

(1) U slučaju da član Centralne izborne komisije BiH podnese ostavku, umre, bude spriječen obavljati funkciju, Centralna izborna komisija BiH obavijestit će Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH imenovat će novog člana Centralne izborne komisije BiH, u skladu s procedurom propisanom u članu 2.5 ovog zakona.

(2) Član Centralne izborne komisije BiH može biti smijenjen samo na osnovu istih razloga, navedenih u članu 2.3 stav (1) ovog zakona, koji kandidata za člana Centralne izborne komisije BiH čini nepodobnim za obavljanje funkcije.

(3) Odluku o smjeni člana Centralne izborne komisije BiH donosi Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.”

Član 18.

U članu 2.9 iza tačke 7. dodaju se nova tačke 8., 9. i 10. koje glase:

“ 8. donosi bliže propise i odgovorna je za blagovremenu distribuciju i bezbjednost primjenjene izborne tehnologije na biračkom mjestu i centrima za brojanje tj. opreme za elektronsko brojanje glasačkih listića-optičkih skenera glasačkih listića, elektronske identifikacije glasača tj. čitača otisaka prstiju, sigurnosnih kamera i druge odgovarajuće tehničke opreme i izbornog materijala za izbore na svim nivoima vlasti u BiH;

9. vrši izbor, evidenciju, edukaciju, certifikaciju i ocjenjivanje predsjednika biračkih odbora koji se imenuju nakon provedene javne procedure i prema kriterijumima utvrđenih zakonom i propisima Centralne izborne komisije BiH;

10. donosi bliže propise za jedinstvenu nabavu i upotrebu sigurnosnih kamera na biračkim mjestima i u centrima za brojanje kako ne bi došlo do povrede tajnosti biračkog prava;"

Dosadašnje tač. od 8. do 17. postaju tač. od 11. do 20.

Član 19.

U članu 2.10 iza riječi „glasanja" stavlja se zarez, a riječi: „ili brojanja glasačkih listića" zamjenjuju se riječima: „ručnog brojanja i elektronskog brojanja glasačkih listića".

Član 20.

U članu 2.12 dodaje se novi stav (1) koji glasi:

„(1) U svrhu ovog zakona izraz „općinska izborna komisija" odnosi se na izbornu komisiju osnovne izborne jedinice koja podrazumijeva općinu, grad i Brčko Distrikt BiH."

Dosadašnji st. od (1) do (9) postaju st. od (2) do (10).

U dosadašnjem stavu (4), koji postaje stav (5), iza riječi: „sudija redovnog suda." dodaje se riječ: „pravobranilac,".

Član 21.

U članu 2.13 iza tačke 3. dodaje se nova tačka 4. koja glasi:

„4. imenuje i obučava kontrolore izbornih rezultata u centrima za brojanje na osnovu plana i programa koji donosi Centralna izborna komisija BiH;"

Dosadašnje tač. od 4. do 9. postaju tač. od 5. do 10.

Tačka 7, koja je poslala tačka 8, mijenja se i glasi:

„8. odgovorna je za pravilno ručno i brojanje glasačkih listića upotrebom izborne tehnologije na biračkim mjestima, pravilno objedinjavanje utvrđenih izbornih rezultata s biračkih mjesta u općinskim centrima za brojanje i unos izbornih rezultata u aplikaciju Jedinostveni informacijski izborni sistem;”

Član 22.

U članu 2.14 u stavu (1) riječi: „U sastavu izborne komisije nastojat će se” zamjenjuje se riječima: „Sastav izborne komisije osigurava”.

Član 23.

U članu 2.15 u stavu (1) iza riječi „član” dodaje se riječ općinske”, a riječi: „članom 2.12 stav (5)” zamjenjuju se riječima: „članom 2.12 stav (6)”.

U članu 2.15 u stavu (2) riječi “u članu 2.12 stav (5)” zamjenjuju se riječima: „u članu 2.12 stav (6)”.

U stavu (3) riječi: „članom 2.12 stav (5)” zamjenjuju se riječima: „članom 2.12 stav (6)”.

U stavu (4) iza riječi „članu” dodaje se riječ „općinske”.

Član 24.

U članu 2.16 stav (1) riječ „prethodno” briše se.

U st. (1) i (2) riječi: „članom 2.12 stav (5)” zamjenjuju se riječima: „članom 2.12 stav (6)”.

Član 25.

U članu 2.19 stavovi od (1) do (12) mijenjaju se i glase:

“(1) Birački odbor sastoji se od tri ili pet članova od kojih je jedan predsjednik.

(2) Predsjednik i član biračkog odbora ima zamjenika.

(3) Predsjednika i njegovog zamjenika imenuje, razrješava, te vodi evidenciju, edukaciju, certifikaciju i ocjenjivanje Centralna izborna komisija BiH.

- (4) Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik su nestranačke ličnosti i imenuju se nakon provedene javne procedure i prema kriterijumima utvrđenim zakonom i podzakonskim propisima Centralne izborne komisije BiH.
- (5) Člana biračkog odbora kao i njegovog zamjenika imenuje općinska izborna komisija najkasnije u roku od 45 dana prije dana održavanja izbora.
- (6) Na odluku općinske izborne komisije o imenovanju člana biračkog odbora i njegovog zamjenika može se uložiti prigovor općinskoj izbornoj komisiji. Na odluku općinske izborne komisije, kojom je odlučeno o prigovoru, može se uložiti žalba Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
- (7) Samo politička stranka koja ima izabrane političke predstavnike na bilo kojem nivou vlasti ima pravo predlagati kandidate za članove i zamjenike biračkog odbora i učestvovati u postupku žrijebanja i imenovanja članova biračkog odbora.
- (8) Politička stranka koja je članica više ovjerenih koalicija za različite organe vlasti ima pravo učešća u postupku žrijebanja u sklopu koalicije koja je ovjerena za najviši organ koji uključuje izborne jedinice nižeg organa vlasti.
- (9) Ako općinska izborna komisija ne imenuje člana biračkog odbora i njegovog zamjenika u skladu sa stavom (5) ovog člana, člana biračkog odbora i njegovog zamjenika imenovat će Centralna izborna komisija BiH.
- (10) Postupak žrijebanja iz stava (7) ovog člana obavlja općinska izborna komisija u roku koji ne smije biti kraći od 60 dana prije dana održavanja izbora.
- (11) Nakon izvršenog žrijebanja, a najkasnije u roku od sedam dana, politički subjekt koji je učestvovao u žrijebanju dostavit će općinskoj izbornoj komisiji imena kandidata za članove i zamjenike članova biračkog odbora u kojem su osvojili mjesto putem žrijeba.
- (12) Ako politički subjekt ne dostavi ime kandidata za člana i zamjenika člana biračkog odbora u roku iz stava (11) ovog člana ili dostavi manji broj kandidata za članove i zamjenike članova biračkog odbora, to će se smatrati odustajanjem od dodijeljenog mjesta u biračkom odboru. U tom slučaju općinska izborna komisija će imenovati nedostajuće članove i zamjenike članova biračkog odbora sa vlastite rezervne liste educiranih kandidata za članstvo u biračkom odboru, vodeći računa o multietničkom i ravnomjernom spolnom sastavu biračkog odbora, gdje je to moguće.”

U Članu 2.19 stavovi od (14) do (18) mjenjaju se i glase:

“(14) Postupak žrijebanja provodi se javno i snima se audio i video u skladu sa obaveznim uputstvom koje donosi Centralna izborna komisija BiH.

(15) Samo jedan član i jedan njegov zamjenik jednog političkog subjekta može biti u sastavu jednog biračkog odbora.

(16) Kandidat koji je imenovan za predsjednike i kandidat koji je imenovan za zamjenika predsjednika biračkog odbora obavezni su pohađati posebnu kontinuiranu obuku za rad u biračkom odboru koju organizira Centralna izborna komisija BiH. Centralna izborna komisija BiH će, nakon izvršene provjere znanja, uspješnim predsjednicima i njihovim zamjenicima dodijeliti certifikate.

(17) Predsjednici i zamjenici predsjednika biračkih odbora koji su dobili certifikat dužni su učestvovati u obuci članova biračkih odbora, koju organizira općinska izborna komisija. Općinska izborna komisija će, nakon izvršene provjere znanja, uspješnim članovima biračkih odbora i njihovim zamjenicima dodijeliti certifikate.

(18) Članovi biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad. Odluku o visini ove naknade donosi općinska izborna komisija. ”

U Članu 2.19 dodaje se novi stav (19) koji glasi:

“(19) Za provođenje općih izbora odluku o visini naknade za rad članova biračkih odbora donosi Centralna izborna komisija BiH.”

Član 26.

U članu 2.20 iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi:

„(3) Preliminarni izborni rezultati evidentiraju se na osnovu rezultata brojanja glasačkih listića upotrebom izborne tehnologije. Centralna izborna komisija BiH utvrdit će procedure koje, osim ručnog brojanja, omogućavaju biračkim odborima brojanje glasačkih listića upotrebom izborne tehnologije i propisuje poseban obrazac u koji se upisuju rezultati ručnog brojanja. U slučaju

neslaganja između ručnog i brojanja glasačkih listića upotrebom izborne tehnologije, Centralna izborna komisija BiH vrši oba ponovna brojanja u Glavnom centru za brojanje i utvrđuje rezultate glasanja na biračkom mjestu.”

Član 27.

U Poglavlju 3. (Birački spisak) član 3.1 mijenja se i glasi:

„Član 3.1

- (1) Centralni birački spisak je evidencija o državljanima BiH koji imaju biračko pravo u skladu s ovim zakonom i formira se, vodi i koristi za potrebe organizacije i provođenje izbora u skladu sa zakonom, za provođenje referenduma, za provođenje opoziva izabranog funkcionera i izbore organa lokalne samouprave u skladu sa zakonom.
- (2) Centralni birački spisak i izvodi iz Centralnog biračkog spiska su javni, što se osigurava u skladu s odredbama ovog zakona i odredbama podzakonskih akata Centralne izborne komisije BiH, a sve s ciljem osiguranja tačnosti i ukupnog integriteta Centralnog biračkog spiska.
- (3) Pravo uvida u izvod iz Centralnog biračkog spiska ostvaruje se u skladu s ovim zakonom i Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH”, br. 49/06, 76/11 i 89/11).
- (4) Birač ostvaruje pravo uvida u svoje lične podatke evidentirane u izvodu iz Centralnog biračkog spiska neposrednim uvidom na internetskoj stranici Centralne izborne komisije BiH putem unošenja svog JMB i/ili na drugi adekvatan način koji podzakonskim aktom utvrdi Centralna izborna komisija BiH.
- (5) Javnost ostvaruje pravo uvida u izvode iz Centralnog biračkog spiska izlaganjem privremenih izvoda iz Centralnog biračkog spiska putem internetske stranice Centralne izborne komisije BiH ili na drugi adekvatan način koji podzakonskim aktom utvrdi Centralna izborna komisija BiH vodeći računa o principima zaštite ličnih podataka.
- (6) Političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima i kojima je ovjerena kandidatska lista za učešće na izborima u skladu s ovim zakonom osigurat će se, na njihov zahtjev, izvod iz Centralnog biračkog spiska za nivo vlasti odnosno izbornu jedinicu u kojoj učestvuju na izborima, u elektronskoj formi ili u ispisu. Izvod iz Centralnog biračkog spiska sadrži prezime i

ime birača, datum rođenja, ime jednog roditelja birača, naziv općine odnosno izborne jedinice za koju birač ima pravo glasa, naziv i broj biračkog mjesta.”

Član 28.

Član 3.2 mijenja se i glasi:

„Član 3.2

- (1) Centralni birački spisak je jedinstven, stalan i redovno se ažurira.
- (2) Izvodi iz Centralnog biračkog spiska s ciljem ažuriranja objavljuju se dva puta godišnje u neizbornoj godini. Nadležni organi dužni su podatke za raseljena lica dostaviti u izbornoj godini najkasnije do 31. marta.
- (3) U Centralni birački spisak, po službenoj dužnosti, upisuju se državljani BiH, s prijavljenim prebivalištem u BiH, koji:
 - a) su navršili 18 godina;
 - b) će na dan održavanja izbora navršiti 18 godina;
 - c) imaju biračko pravo u skladu s ovim zakonom, a žive privremeno u inozemstvu, i
 - d) imaju biračko pravo u skladu s članom 20.8 stav (6) ovog zakona.
- (4) Izuzetno, upis se može izvršiti na lični zahtjev po proceduri propisanoj podzakonskim aktom Centralne izborne komisije BiH.
- (5) Centralni birački spisak ne sadrži imena državljana BiH koji su pravosnažnom odlukom nadležnog organa lišeni potpune poslovne sposobnosti. Ako je ovakvo lice upisano, brisat će se iz Centralnog biračkog spiska, a ako se licu pravosnažnom odlukom nadležnog organa vrati poslovna sposobnost u cijelosti, bit će upisano u Centralni birački spisak.”

Član 29.

U članu 3.4 u stavu (3) riječ „nadležnog” zamjenjuje se riječju „nadležnih”.

Član 30.

Član 3.5 mijenja se i glasi:

„Član 3.5

- (1) Centralni birački spisak vodi se po službenoj dužnosti.
- (2) Centralna izborna komisija BiH vodi Centralni birački spisak za teritoriju Bosne i Hercegovine na osnovu evidencija Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: IDDEEA) i drugih nadležnih organa, dopunjena evidencijama diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine.
- (3) IDDEEA održava i odgovorna je za cjelokupnu tehničku obradu svih podataka značajnih za evidenciju Centralnog biračkog spiska.
- (4) podatke iz svojih evidencija IDDEEA-i dostavljaju:
 - a) nadležna ministarstva;
 - b) Centralna izborna komisija BiH;
 - c) izborne komisije osnovnih izbornih jedinica o biračkim mjestima i promjenama biračke opcije.
- (5) Podatke o smrti građana starijih od 18 godina nadležni matični ured dužan je dostaviti u skladu s propisima kojim je regulirano vođenje matičnih knjiga.
- (6) Matični uredi dužni su da sve promjene koje utiču na relevantnost Centralnog biračkog spiska dostave nadležnom organu koji vodi službenu evidenciju o matičnom broju, promjeni statusa prebivališta i boravišta državljana BiH u pisanoj formi najkasnije u roku od sedam dan. Periodični izvještaj koji se dostavlja drugim organima dostavlja se i Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
- (7) Za tačnost i ažurnost podataka potrebnih za izradu Centralnog biračkog spiska odgovorni su organi nadležni za vođenje službenih evidencija o tim podacima, te su dužni da čuvaju dosjee dokumenata, javnih isprava i zahtjeva građana na osnovu kojih se vodi i ažurira Centralni birački spisak i da na zahtjev Centralne izborne komisije BiH osiguraju pristup ovim dokumentima.

Član 31.

U članu 3.6 iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Izvodi iz Centralnog biračkog spiska za birače iz stava (2) tačka c) ovog člana izrađuju se na osnovu podataka:

- a) koje sačinjavaju i Centralnoj izbornoj komisiji BiH dostavljaju diplomatsko-konzularna predstavništva;
- b) koje dostavljaju birači koji glasaju van Bosne i Hercegovine;
- c) koje posjeduje Centralna izborna komisija BiH;
- d) drugih nadležnih državnih organa u skladu sa zakonom.”

Stavovi od (4) do (6) postaju st. od (5) do (7).

U dosadašnjem stavu (5), koji postaje stav (6), broj (4) zamjenjuje se brojem (5), a iza riječi: „koji su potrebni” dodaju se riječi: „Centralnoj izbornoj komisiji BiH”.

Član 32.

U članu 3.7 u stavu (2) iza riječi „prema” dodaje se riječ „zadnjem”. Na kraju teksta, iza riječi: „biračkim mjestima” briše se tačka, stavlja zarez i dodaju riječi: „a za birače iz člana 3.6 stav (2) tač. b) i c) ovog zakona s napomenom o tačnoj adresi boravišta”.

Član 33.

U članu 3.10 u stavu (1) iza tačke c) dodaje se nova tačka d) koja glasi:

„d) biometrijski podaci otiska prstiju;”.

Dosadašnje tač. od d) do k) postaju tač. od e) do l).

Dosadašnje tač. e) i f), koje postaju tač. f) i g), mijenjaju se i glase:

„f) naziv općine gdje birač ima prebivalište, odnosno naziv općine gdje birač ima boravište,

g) adresa prebivališta ili boravišta (mjesto, ulica, kućni broj),".

U stavu (3) iza riječi: „Centralna izborna komisija" briše se tačka, stavlja zarez i dodaju riječi: „vodeći računa o Zakonu o zaštiti ličnih podataka”.

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Centralna izborna komisija BiH može donijeti propise za obezbjeđivanje sigurnog elektronskog prijenosa podataka između biračkih odbora, IDDEEA-e i Centralne izborne komisije BiH s ciljem vođenja elektronskih sistema za razmjenu podataka o identifikaciji birača, vodeći računa o Zakonu o zaštiti ličnih podataka.”

Član 34.

Član 3.11 mijenja se i glasi:

„Član 3.11

S ciljem osiguravanja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta, Centralna izborna komisija BiH dužna je izводе iz Centralnog biračkog spiska učiniti dostupnim javnosti, u skladu s članom 3.1 stav (5) ovog zakona.”

Član 35.

Član 3.12 briše se.

Član 36.

U članu 3.12a u stavu (1) riječi: „u periodu od 45 dana prije održavanja izbora” zamjenjuju se riječima: „nakon dana raspisivanja izbora”, a riječi: „promjene prebivališta” zamjenjuju se riječima: „raspisivanja izbora”.

Član 37.

U članu 3.13 stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Svaki državljanin BiH ima pravo ostvariti uvid u izvod iz Centralnog biračkog spiska i zahtijevati njegove ispravke ako je riječ o ispravci njegovih ličnih podataka. Svaki državljanin s pravom glasa koji se ne nalazi na Centralnom biračkom spisku ima pravo da zatraži upis u Centralni birački spisak. Zahtjev se podnosi u pisanoj formi organu iz stava (4) ovog člana.”

U stavu (3) oznake tačaka: „a), b), c), e) i j)” zamjenjuju se oznakama: „a), c), d), f) i k)”.

Član 38.

U članu 3.14 tačka b) mijenja se i glasi: „b) na izdržavanju zatvorske kazne u zatvorskim ustanovama ili vezani za ustanovu i imaju pravo glasa”.

Član 39.

Član 3.15 mijenja se i glasi:

„Član 3.15

(1) Državljanin BiH koji privremeno živi u inozemstvu, a koji ima biračko pravo u skladu s ovim zakonom i upisan je u Centralni birački spisak, da bi se našao u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, dužan je da za svake izbore podnese elektronsku prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH koja, između ostalog, obavezno sadrži podatke o tačnoj adresi boravka u inozemstvu.

(2) Uz elektronsku prijavu iz stava (1) ovog člana, podnosilac prijave obavezno dostavlja:

- a) dokaz o identitetu podnosioca prijave predviđen ovim zakonom,
- b) dokaz izdat od nadležnog organa zemlje u kojoj privremeno boravi o tačnoj adresi boravišta u toj zemlji.

(3) Nakon podnošenja elektronske prijave, u smislu st. (1) i (2) ovog člana, podnosilac prijave dužan je štampanu verziju elektronske prijave potpisati identično potpisu na identifikacionom

dokumentu koji prilaže uz prijavu i dostaviti je Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku i na način na koji to podzakonskim aktom odredi Centralna izborna komisija BiH.

(4) Državljanin BiH koji ima status izbjeglog lica iz Bosne i Hercegovine, a koji ima biračko pravo u skladu s ovim zakonom i upisan je u Centralni birački spisak, da bi se nalazio u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, dužan je da za svake izbore podnese elektronsku prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

(5) Uz elektronsku prijavu iz stava (4) ovog člana podnosilac prijave obavezno dostavlja:

- a) dokaz o identitetu podnosioca prijave;
- b) ako mijenja biračku opciju pod kojom je upisan u Centralni birački spisak, u skladu s članom 20.8 ovog zakona, podnosi i dokaz o promjeni prebivališta u Bosni i Hercegovini;
- c) dokaz o tačnoj adresi boravišta u inozemstvu.

(6) Nakon podnošenja elektronske prijave, u smislu st. (4) i (5) ovog člana, podnosilac prijave dužan je štampanu verziju elektronske prijave potpisati identično potpisu na identifikacionom dokumentu koji prilaže uz prijavu i dostaviti je Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku i na način na koji to podzakonskim aktom odredi Centralna izborna komisija BiH.

(7) Izbjegli lice iz BiH koje se ne nalazi u Centralnom biračkom spisku, da bi se nalazilo u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, dužno je da podnese elektronsku prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

(8) Uz elektronsku prijavu iz stava (7) ovog člana podnosilac prijave obavezno dostavlja:

- a) dokaz o identitetu podnosioca prijave;
- b) dokaz o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
- c) dokaz o prebivalištu u Bosni i Hercegovini, u skladu s članom 20.8 ovog zakona, i
- d) dokaz o tačnoj adresi boravišta u inozemstvu.

(9) Dokaz o identitetu podnosioca prijave, u smislu stava (8) tačka a) ovog člana, jedan je od sljedećih važećih dokumenata:

- a) pasoš;
- b) važeća lična isprava izdata od zemlje domaćina i
- c) izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije.

(10) Popunjenu i potpisanu prijavu i potrebne dokumente podnosilac prijave dostavlja e-mailom, poštom ili lično. Postupak i način slanja, primanja, obrade, arhiviranja i zaštite elektronskih prijava i dokumenata utvrđuje Centralna izborna komisija BiH posebnim propisom.

(11) Ako ispuni propisane uslove iz ovog člana, podnosilac prijave nalazit će se u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u inozemstvu.

(12) Podnosilac prijave iz st. (1), (4) i (7) ovog člana odgovoran je za tačnost podataka koje navodi u prijavi i vjerodostojnost dokaza koje prilaže uz prijavu.

(13) Centralna izborna komisija BiH utvrđuje oblik i sadržaj obrasca prijave iz st. (1), (4) i (7) ovog člana, način i postupak kojim se provjerava tačnost podataka navedenih u prijavi i vjerodostojnost dokaza priloženih uz prijavu.

(14) Centralna izborna komisija BiH donosi odgovarajuća uputstva u vezi s postupkom upisa birača u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu,

(15) Upis u Centralni birački spisak državljana Bosne i Hercegovine je kontinuirani proces.”

Član 40.

Član 3.16 mijenja se i glasi:

„Član 3.16

(1) Državljanin BiH iz člana 3.15 st. (1), (4) i (7) ovog zakona dužan je dostaviti sve izmjene koje se odnose na podatke koje je prethodno dostavio u Centralnu izbornu komisiju BiH i na osnovu kojih se nalazi u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inozemstvu. Izmjene o podacima

dostavljaju se najkasnije do isteka roka utvrđenog za podnošenje prijave za glasanje van Bosne i Hercegovine za naredne izbore.

(2) Ako državljanin BiH iz člana 3.15 stav (1) ovog zakona ne podnese prijavu prije isteka roka utvrđenog za podnošenje prijave za glasanje van Bosne i Hercegovine putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inozemstvu na narednim izborima, nalazit će se u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje na odgovarajućem biračkom mjestu u osnovnoj izbornoj jedinici u kojoj ima prebivalište.

(3) Ako državljanin BiH iz člana 3.15 stav (2) ovog zakona ne dostavi dokaze o prebivalištu u Bosni i Hercegovini, u skladu s članom 20.8 ovog zakona, bit će upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inozemstvu, s pravom glasa za osnovnu izbornu jedinicu u kojoj ima prebivalište.

(4) Ako se državljanin BiH koji je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van zemlje vratio u Bosnu i Hercegovinu prije roka utvrđenog za zaključenje izvoda iz konačnog Centralnog biračkog spiska za naredne izbore, moći će ostvariti svoje biračko pravo glasanjem nepotvrđenim/kovetiranim glasačkim listićem.

(5) Centar za birački spisak putem općinske izborne komisije dostavlja podatke o državljanima BiH iz stava (4) ovog člana Centralnoj izbornoj komisiji BiH radi evidentiranja nastalih promjena na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH.

(6) Ako se državljanin BiH koji je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van zemlje putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu vratio u Bosnu i Hercegovinu nakon isteka roka utvrđenog za zaključenje izvoda iz konačnog Centralnog biračkog spiska za naredne izbore, bit će mu dozvoljeno da glasa nepotvrđenim/kovetiranim glasačkim listićem na biračkom mjestu u osnovnoj izbornoj jedinici za koju ima pravo da glasa."

Član 41.

U članu 3.17 iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

„(3) Pravo iz stava (1) ovog člana može ostvariti birač koji je nakon zaključenja Centralnog biračkog spiska napunio 18 godina, a nije upisan u Centralni birački spisak i birač koji je upisan u Izvod za glasanje van Bosne i Hercegovine, a na dan izbora se vratio u Bosnu i Hercegovinu.“

Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).

Član 42.

Iza člana 3.17 dodaje se novi član 3.18 koji glasi:

„Član 3.18.

Centralna izborna komisija BiH donosi bliže propise o uslovima i proceduri primjene ovog poglavlja.”

Član 43.

U Poglavlju 4 (Ovjera i kandidiranje za izbore) u članu 4.2 iza tačke 2. dodaje se nova tačka 3. koja glasi:

„3. da je Centralnoj izbornoj komisiji BiH dostavio dokaz da je riješio svoj status ako obavlja neku od funkcija iz člana 1.8 stav (1) ovog zakona. Formu i sadržaj dokaza propisuje Centralna izborna komisija BiH”

Član 44.

U članu 4.4 stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Prijava se podnosi elektronski. Nakon podnošenja elektronske prijave, u smislu stava (1) ovog člana, podnosilac prijave dužan je štampanu verziju elektronske prijave dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku i na način na koji za to podzakonskim aktom odredi Centralna izborna komisija BiH. ”

Stav (5) mijenja se i glasi:

„(5) Da bi se ovjerali za učešće na izborima, politička stranka ili nezavisni kandidat moraju podnijeti Centralnoj izbornoj komisiji BiH prijavu za učeće na izborima koja sadrži najmanje:

- a) 7.000 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine;
- b) 7.000 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
- c) 5.000 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ili za izbore narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ili za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske;
- d) potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore poslanika u kantonalne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine u kantonu u kojem broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 50.000 birača, 2.000 potpisa za izbore u kantonu u kojem je ovaj broj od 50.000 do 100.000 birača upisanih u Centralni birački spisak i 3.000 potpisa za izbore u kantonu u kojem je ovaj broj veći od 100.000;
- e) za izbore za općinsko vijeće i gradsko vijeće, odnosno skupštinu grada i skupštinu općine i za gradonačelnika grada, odnosno načelnika općine, u općini u kojoj je broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora:
 - 1. 100 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak ako je broj birača manji od 10.000,
 - 2. 200 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak ako je broj birača od 10.000 do 20.000,
 - 3. 300 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak ako je broj birača od 20.000 do 50.000,
 - 4. 400 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak ako je broj birača od 50.000 do 100.000,
 - 5. 500 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak ako je broj birača veći od 100.000;
- f) pet posto potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i za načelnika općine, u općini u kojoj broj birača upisanih u

Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 1000 birača upisanih u Centralni birački spisak i

- g) potpisi podrške podneseni za izbore za viši nivo vlasti važe i za niži nivo vlasti koji je uključen taj nivo vlasti."

Član 45.

U članu 4.5 iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

„(3) U slučajevima iz st. (1) i (2) ovog člana politička stranka dostavlja potpisanu izjavu izabranog zvaničnika da je bio član te političke stranke u vrijeme kada je dobio mandat i da je još uvijek član te političke stranke."

Član 46.

U članu 4.6 stav (3) mijenja se i glasi:

„(3) Ako su podaci iz prijave netačni ili prijava sadrži neki drugi nedostatak u smislu ovog zakona ili podzakonskog akta Centralne izborne komisije BiH, Centralna izborna komisija BiH o tome obavještava podnosioca prijave, koji je dužan otkloniti nedostatke u roku od dva dana od dana prijema obavještenja. Ako politička stranka u ovom roku ne otkloni nedostatak iz ovog stava, Centralna izborna komisija BiH neće ovjeriti prijavu političke stranke za učešće na izborima."

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Centralna izborna komisija BiH odlučuje da li će potvrditi ili odbiti prijavu za učešće na izborima."

Član 47.

Iza člana 4.7. dodaje se novi član 4.7a koji glasi:

„Član 4.7a

Da bi se izvršila ovjera za učešće na izborima, nezavisni kandidat mora Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti prijavu za učešće na izborima koja sadrži najmanje:

- a) 1.500 potpisa registriranih birača za izbore za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine;
- b) 1.500 potpisa registriranih birača za poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
- c) potpisa registriranih birača za izbore poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ili narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske;
- d) 250 potpisa registriranih birača za izbore poslanika u kantonalnoj skupštini u Federaciji Bosne i Hercegovine;
- e) 100 potpisa registriranih birača za izbore za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i za načelnika u općini kada se načelnik bira neposredno;
- f) pet posto potpisa birača evidentiranih u Centralnom biračkom spisku za izbore za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i za načelnika u općini, u općini u kojoj je broj birača na Centralnom biračkom spisku na dan objavljivanja izbora manji od 1000 birača na Centralnom biračkom spisku.”

Član 48.

U članu 4.11 iza riječi „provjeravaju” stavlja se tačka, dok se ostatak teksta briše.

Član 49.

U članu 4.12 st. (4) i (5) mijenjaju se i glase:

„(4) Ako su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim zakonom, Centralna izborna komisija BiH ovjerava prijavu koalicije za učešće na izborima.

(5) Ako su podaci iz prijave netačni ili nepotpuni ili prijava sadrži neki drugi nedostatak ili nepravilnosti u smislu ovog zakona ili akta Centralne izborne komisije BiH, Centralna izborna komisija o tome obavještava podnosioca prijave, koji otklanja nepravilnosti u roku od dva dana od dana prijema obavještenja. Nakon isteka ovog roka ako koalicija ne otkloni nedostatak ili nepravilnost iz ovog stava, Centralna izborna komisija BiH neće ovjeriti prijavu koalicije za učešće na izborima."

Član 50.

U članu 4.16 u stavu (1) tačka 3. iza riječi: „u toj izbornoj jedinici” stavlja se zarez i dodaju riječi: „odnosno višečlanoj izbornoj jedinici;”

Član 51.

U članu 4.18 ispred prvog stava dodaje se oznaka stava (1).

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Nakon ovjere kandidatske liste, Centralna izborna komisija BiH neće prihvatiti izmjene imena i prezimena kandidata, osim u slučaju tehničke greške u imenu i prezimenu.”

Član 52.

Član 4.20 mijenja se i glasi:

„Član 4.20

Ime kandidata na listi političke stranke, koalicije ili na listi nezavisnih kandidata ne može se povući nakon što kandidatsku listu ovjeri Centralna izborna komisija BiH. Ako je kandidat u potpunosti lišen poslovne sposobnosti ili odbije mandat nakon ovjere izbornih rezultata od Centralne izborne komisije BiH, ime tog kandidata briše se s kandidatske liste i mandat se dodjeljuje u skladu s članom 9.10 ovog zakona, osim za kandidatske liste za kantone i općine, kada se mandat dodjeljuje u skladu s članom 13.5 ovog zakona. Kandidat ili njegov zakonski

zastupnik, u slučaju kada je kandidat u potpunosti lišen poslovne sposobnosti, mora Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti izjavu o odbijanju mandata u pisanoj formi.”

Član 53.

U članu 4.21 u stavu (2) na kraju teksta dodaje se rečenica: „Ovjeravanje, odnosno odbijanje kandidata na listama se mora završiti najkasnije 65 dana prije izbora.”

Član 54.

U članu 4.24 u stavu (4) riječ „Lista” zamjenjuje se riječima: „Tu listu”.

Član 55.

U članu 4.25 u stavu (2) na kraju teksta briše se tačka, stavlja zarez i dodaju riječi: „na obrascu čiju formu i sadržaj propisuje Centralna izborna komisija BiH.”

Član 56.

U Poglavlju 5 (Provođenje izbora) u članu 5.1 u stavu (2) riječi: „Biračka mjesta određuje općinska izborna komisija najkasnije 65 dana prije dana izbora” zamjenjuju se riječima: „Biračka mjesta određuje općinska izborna komisija najkasnije 65 dana prije izbora, uzimajući u obzir pristupačnost biračkih mjesta za birače s invaliditetom.”

Član 57.

U članu 5.2 dodaje se stav (5) koji glasi:

“(5) Na svakom biračkom mjestu općinska izborna komisija osigurava uslove za primjenu izbornih tehnologija.”

Član 58.

U članu 5.3 u stavu (1) iza riječi: „dostavlja biračkom odboru” dodaju se riječi: „na biračkom mjestu”. Iza interpunkcijskog znaka tačka dodaje se nova rečenica koja glasi: „Izborni materijal

se u noći prije otvaranja biračkog mjesta čuva u zaključanim prostorijama na lokaciji biračkog mjesta.”

U stavu (3) iza riječi: „Birački odbor” dodaju se riječi: „dužan je izborni materijal iz stava (1) ovog člana odmah nakon preuzimanja zaključati na biračkom mjestu u prisustvu policije i”.

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Policija asistira u osiguranju izbornog materijala iz stava (1) ovog člana.”

Član 59.

Iza člana 5.3 dodaje se novi član 5.3a koji glasi:

„Član 5.3a

(1) Općinska izborna komisija, u skladu s uputstvom Centralne izborne komisije BiH, a najkasnije u roku 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta na dan izbora, dostavlja biračkom odboru na biračkom mjestu izborni materijal, uključujući opremu za elektronsko brojanje glasačkih listića i elektronsku identifikaciju birača za određeno biračko mjesto.”

(2) Birački odbor dužan je izborni materijal iz stava (1) ovog člana odmah nakon preuzimanja zaključati na biračkom mjestu u prisustvu policije i odgovoran je za sigurnost izbornog materijala od trenutka prijema tog materijala do završetka svih svojih dužnosti.”

Član 60.

U članu 5.4 u stavu (3) riječi: „o kontroli glasačkih listića” zamjenjuju se riječima: „o izgledu, sadržaju, svojstvima i karakteristikama papira, štampi i kontroli zaduženih glasačkih listića”.

Član 61.

Član 5.5 mijenja se i glasi:

„Član 5.5

- (1) Predsjednik i svi članovi biračkog odbora dužni su biti prisutni tokom cijelog procesa glasanja i brojanja glasačkih listića.
- (2) Predsjednika i članove biračkog odbora u slučaju njihovog odsustva prilikom procesa glasanja ili brojanja glasačkih listića zamjenjuju njihovi zamjenici.
- (3) Na biračkom mjestu na kojem je glasalo više od 350 birača, zamjenici predsjednika i zamjenici članova biračkog odbora dužni su učestvovati tokom cijelog procesa brojanja glasačkih listića.”

Član 62.

U članu 5.6 u stavu (1) u drugoj rečenici riječi: „može zatražiti” zamjenjuju se riječima: “će tražiti”.

Član 63.

U članu 5.7 u stavu (1) iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi: „Zapisnik o radu biračkog odbora vodi se kontinuirano, detaljno i čitko.”

Član 64.

U članu 5.8 u tački 2. na kraju rečenice veznik “i” zamjenjuje se interpunkcijskim znakom tačka-zarez “;”.

U tački 3. interpunkcijski znak tačka “.” zamjenjuje se interpunkcijskim znakom tačka-zarez “;”.

Iza tačke 3. dodaju se nove tač. 4. i 5. koje glase:

„4. provjeriti ispravnost video nadzora, optičkih skenera i biometrijskih čitača otiska prsta;

5. na vidljivom mjestu izložiti spisak članova biračkog odbora s nazivom političkog subjekta koji ih je nominirao.”

Član 65.

U članu 5.9 stav (3) mijenja se i glasi:

“(3) Ako je zbog narušavanja reda ili uslijed tehničke neispravnosti izborne tehnologije glasanje prekinuto u trajanju do tri sata ili kraće, glasanje će se produžiti za period u dužini trajanja tog prekida, o čemu odlučuje predsjednik biračkog odbora. Ako je prekid trajao duže od tri sata, o dužini perioda za koji se glasanje produžava odlučuje općinska izborna komisija.”

Član 66.

Član 5.10 mijenja se i glasi:

“Član 5.10

Centralna izborna komisija BiH i drugi nadležni organi za provedbu izbora osiguravaju, te pomoću video nadzora provjeravaju da glasanje bude tajno i da se obavlja lično, glasačkim listićem.”

Član 67.

U članu 5.12 stav (3) mijenja se i glasi:

„(3) Predsjednik ili član biračkog odbora utvrđuje identitet birača tako što važeću ličnu ispravu provlači – skenira putem uređaja za čitanje biometrijskih podataka. Nakon toga vrši se provjera otiska prsta pomoću biometrijskog čitača otiska prsta. Identitet osoba koje, zbog invalidnosti, ne mogu predložiti otisak prsta ili koje iz drugog opravdanog razloga nemaju biometrijski otisak prsta kod nadležnog državnog tijela, utvrđuje se samo na temelju valjane osobne isprave.”

Član 68.

U članu 5.13 stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Član biračkog odbora ima odgovornost i dužost upozoriti svakog birača da njegov potpis na izvodu iz Centralnog biračkog spiska mora odgovarati potpisu na identifikacionom dokumentu koji predočava članu biračkog odbora radi identifikacije iz stava (1) ovog člana.”

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

„(3) Član biračkog odbora ima odgovornost i dužost upozoriti svakog birača da će se identifikacija birača putem izborne tehnologije potvrditi samo ako odgovara podacima koje vodi nadležni državni organ.”

Član 69.

Dodaje se novi član 5.13a koji glasi:

“Centralna izborna komisija BiH će svojim podzakonskim aktom detaljno propisati način glasanja na biračkom mjestu uz korištenje izbornih tehnologija.”

Član 70.

U članu 5.14 u stavu (2) tačka 3. mijenja se i glasi:

„3. mogućnost da, u okviru kandidatske liste jedne političke stranke, koalicije ili liste nezavisnih kandidata, označi jednog ili najviše tri kandidata. Ako je birač označio više od tri kandidata na jednoj listi, smatra se da je ta lista dobila jedan važeći glas u svrhu raspodjele mandata, dok se preferencijalni glasovi s liste smatraju nevažećim.”

Stav (3) mijenja se i glasi:

„(3) Birač može glasati samo na način koji je utvrđen u ovom članu, a što će biti bliže uređeno podzakonskim aktom Centralne izborne komisije BiH.”

Član 71.

U članu 5.15 u stavu (1) tačka 4. riječi: „korištenja i” brišu se.

Iza tačke 4. dodaje se nova tačka 5. koja glasi:

„5. uputstvo glasaču za korištenje izbornih tehnologija.”

U stavu (2) iza riječi: „Centralna izborna komisija BiH” dodaju se riječi: „utvrđuje način i procedure žrijebanja”.

Član 72.

U članu 5.17 ispred prvog stava dodaje se oznaka stava (1), a tačka 1. mijenja se i glasi:

„1. ako birač označi glasački listić na način drugačiji od onog koji je utvrđen u članu 5.14 ovog zakona; ili”.

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Neispunjeni glasački listić ne smatra se nevažećim i vodi se statistički kao prazan glasački listić.”

Član 73.

U članu 5.18 u stavu (2) iza riječi: „listić bude prebrojan” interpunkcijski znak tačka “.” zamjenjuje se interpunkcijskim znakom zarez “,” i dodaju riječi: „i obrađen upotrebom izbornih tehnologija brojanje glasačkih listića”.

Član 74.

U članu 5.19 u stavu (3) iza riječi: „štampanim slovima” dodaju se riječi: „jedinstveni matični broj”

U stavu (4), na kraju teksta, iza riječi „biraču” dodaju se riječi: „na dan izbora”.

Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

„(5) Centralna izborna komisija BiH će podzakonskim aktom regulirati način primjene ovog člana.“

Član 75.

U članu 5.21 u stavu (2) iza riječi „invaliditeta“ dodaju se riječi: „ili na dan izbora iz opravdanih razloga neće biti u mogućnosti glasati lično na svom biračkom mjestu ili“.

Član 76.

U članu 5.22 u stavu (1) iza riječi: „propise za“ dodaju se riječi: „ručno i brojanje upotrebom izbornih tehnologija“.

Stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Svi glasački listići broje se na biračkim mjestima, osim ako Centralna izborna komisija BiH utvrdi da će se glasački listići brojati u Glavnom centru za brojanje. Centralna izborna komisija BiH donosi propise za brojanje glasova glasačkih listića u jednom ili više glavnih centara za brojanje. Centralna izborna komisija BiH donosi propise za ručno i brojanje glasova upotrebom izbornih tehnologija i utvrđivanje rezultata u Glavnom centru za brojanje, uključujući slučajeve kada se izborni rezultati ne mogu utvrditi na određenom biračkom mjestu zbog neispravnosti tehničke opreme. Rezultati glasanja u Glavnom centru za brojanje bit će javno izloženi u centru za brojanje kako bi javnost mogla imati uvida u njih, a kopije rezultata glasanja bit će uručene akreditiranim posmatračima rada Glavnog centra za brojanje na njihov zahtjev.“

Stav (4) mjenja se i glasi:

“(4) Glasački listići broje se upotrebom izbornih tehnologija i/ili ručno tako da se ne naruši tajnost glasanja, po procedure koju propisuje Centralna izborna komisija BiH.“

Član 77.

U članu 5.23 u stavu (1) iza riječi „počinje” dodaju se riječi: „brojanje glasova nakon završetka procesa glasanja”.

U stavu (3) u drugoj rečenici iza riječi: „glasačku kutiju i” dodaju se riječi: „ručno i elektronsko”.

Član 78.

U članu 5.25 u stavu (1) iza riječi: „utvrdi da će se” dodaju se riječi: „ručno i elektronsko”.

U stavu (11) tačka 4) mijenja se i glasi:

„4) ukupan broj nevažećih glasačkih listića;”

Iza tačke 4) dodaje se nova tačka 5) koja glasi:

„5) ukupan broj praznih glasačkih listića;”

Dosadašnje tačke 5), 6) i 7) postaju nove tačke 6), 7) i 8).

Član 79.

U članu 5.26 u stavu (1) riječi: „Nakon utvrđivanja rezultata glasanja” zamjenjuju se riječima:

„Nakon završetka procesa brojanja”.

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Centralna izborna komisija BiH donosi propise o obezbjeđivanju sigurnog prijenosa informacija upotrebom izbornih tehnologija s biračkog mjesta u stvarnom vremenu direktno općinskoj izbornoj komisiji, te od općinske izborne komisije Centralnoj izbornoj komisiji BiH.”

Član 80.

U članu 5.27 u stavu (1) riječi "materijali za izbore" zamjenju se riječima "izborni materijali".

U istom stavu iza druge rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi: „Kontrolori izbornih rezultata obavezni su unositi izborne rezultate s obrazaca izbornih rezultata s biračkih mjesta, kao i sa obrazaca za pravilno objedinjavanje utvrđenih izbornih rezultata.”

Član 81.

U članu 5.30 stav (5) mijenja se i glasi:

„(5) Centralna izborna komisija BiH nalaže ponovno prebrojavanje ako se utvrdi da broj glasačkih listića premašuje broj glasača koji su glasali na biračkom mjestu za više od 2%.”

Iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:

„(7) Centralna izborna komisija BiH po službenoj dužnosti može naložiti ponovno brojanje čak i ako nije podnesen zahtjev za ponovno prebrojavanje iz stava (1) ovog člana nezavisno od uslova iz st. (2), (3), (4), (5) i (6) ovog člana.”

Član 82.

U članu 5.32 u stavu (1) iza riječi: „pojedinom nivou vlasti” dodaju se riječi: „u pravilu”.

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Odluka Centralne izborne komisije BiH o potvrđivanju izbornih rezultata je konačna, obavezujuća i protiv nje nije moguće izjaviti žalbu.”

Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

Član 83.

U Poglavlju 6 (Zaštita izbornog prava) u članu 6.2 u stavu (2) iza riječi: „po saznanju za” dodaje se riječ „svaku”.

U stavu (3) riječ „Inicijativu” zamjenjuje se riječju „Inicijativa”, a riječi: „može podnijeti pravno ili fizičko lice” zamjenjuju se riječima: „može biti podnesena”.

Član 84.

U članu 6.3 u stavu (1) iza riječi: „Prigovor se podnosi” dodaje se riječ: „isključivo”, a iza riječi: „Centralna izborna komisija BiH” dodaju se riječi: „ili putem elektronske aplikacije”.

U stavu (4) iza riječi: „ili je nepotpun” dodaju se riječi: „ili nije podnesen u skladu sa stavom (1) ovog člana”.

Član 85.

U članu 6.6 iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Izuzetno u posebno složenim slučajevima kada je za utvrđivanje činjenica i okolnosti od značaja za rješavanje stvari potrebno saslušati stranke i svjedoke, te steći uvid i pročitati veći broj materijalnih dokaza, Centralna izborna komisija BiH provest će postupak u roku od tri, a ne duže od pet dana nakon isteka roka iz člana 6.3 stav (2) ovog zakona.”

U dosadašnjem stavu (4), koji postaje stav (5), na kraju teksta interpunkcijski znak tačka “.” zamjenjuje se zarezom “;” i dodaju se riječi: „osim ako ista nema obilježja krivičnog djela, u kojem slučaju organ koji razmatra prigovor mora djelovati po službenoj dužnosti”

Dosadašnji stav (5) postaje stav (6), te se dodaju novi st. (7) i (8) koji glase:

„(7) Centralna izborna komisija BiH blagovremeno javno objavljuje informacije o podnesenim prigovorima i žalbama.

(8) Centralna izborna komisija BiH vodi poseban registar prigovora i žalbi kao i donesenih odluka. Način vođenja registra bit će propisan podzakonskim aktom Centralne izborne komisije BiH."

Član 86.

U članu 6.9 u stavu (1) brišu se zarez i riječi: „kojom je odlučeno o primjeni ovog zakona“, te se na kraju teksta stavlja tačka “.”.

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Sud BiH blagovremeno i javno objavljuje odluku i obrazloženje odluke iz stava (3) ovog člana.”

Član 87.

Naziv Poglavlja 7 koji glasi: „PRAVILA PONAŠANJA U IZBORNOJ KAMPANJI” mijenja se i glasi: „PRAVILA PONAŠANJA U IZBORNOM PERIODU”.

Član 88.

Član 7.1. mijenja se i glasi:

„(1) U periodu preuranjene izborne kampanje, koja podrazumijeva period od dana raspisivanja izbora do dana zvaničnog početka izborne kampanje, zabranjeno je vođenje plaćene izborne kampanje u elektronskim, onlajn i štampanim medijima i putem društvenih mreža ili bilo koji oblik javnog oglašavanja plaćene kampanje. Ova zabrana ne odnosi se na organiziranje zakonitih zvaničnih skupova organa i događaja političkih subjekata u svrhe koje nisu kampanja.

(2) Zabranjeno je vođenje preuranjene izborne kampanje putem elektronskih, onlajn i štampanih medija i društvenih mreža koja je stereotipnog i uvredljivog sadržaja u odnosu na muškarce i/ili žene ili koja podstiče stereotipno i uvredljivo ponašanje na osnovu spola ili ponižavajući odnos prema pripadnicima različitih spolova.

(3) U periodu iz stava (1) ovog člana shodno se primjenjuju odredbe člana 7.3 ovog zakona.”

Član 89.

Iza člana 7.1. dodaju se novi članovi 7.1a, 7.1b i 7.1c koji glase:

„Član 7.1a

Kandidati političkih stranaka, koalicija, liste nezavisnih kandidata, kao i nezavisni kandidati i drugi učesnici u izbornom procesu, imaju potpunu slobodu da tokom izborne kampanje vrše izborne aktivnosti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Nadležni organi osigurat će slobodu kretanja kandidata, pristalica i birača tokom cijelog izbornog procesa.

Član 7.1b

- (1) Političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati imaju pravo:
 - b) voditi izbornu kampanju u mirnom okruženju;
 - c) organizirati i održavati javne skupove na kojima mogu slobodno iznositi svoje stavove kako bi stekli podršku birača i
 - d) štampati i dijeliti plakate, postere i druge materijale u vezi sa izbornom kampanjom.
- (2) Za javni skup iz stava (1) tačka b) ovog člana nije potrebno odobrenje nadležnog organa, s tim što je organizator dužan 24 sata prije održavanja takvog skupa o tome obavijestiti organ nadležan za održavanje javnog reda i mira.
- (3) Ako su dva ili više organizatora najavili nadležnom organu održavanje javnog skupa na istom mjestu i u isto vrijeme, pravo na održavanje javnog skupa na tom mjestu i u zatraženo vrijeme imat će organizator koji je prvi pismeno obavijestio nadležni organ o održavanju javnog skupa, o čemu će podnosiocima obavijestiti nadležni organ, u roku ne dužem od 12 sati od podnesenog obavještenja o održavanju javnog skupa.

Član 7.1c

- (1) Politički subjekti u periodu izborne kampanje obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u javnim skupovima i drugim oblicima izborne kampanje s ciljem osiguranja jednakosti kandidata oba spola.

(2) Politički subjekti u periodu izborne kampanje podsticat će ravnomjerno promociju kandidata oba spola u medijskim nastupima.”

Član 90.

U članu 7.2 iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Politički subjekt dužan je u roku od 15 dana od dana izbora osigurati uklanjanje svih oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala koji su korišteni u svrhu izborne kampanje tog političkog subjekta.”

Član 91.

U članu 7.3 u stavu (1) dodaje se tačka 8) koja glasi:

„8) zloupotrijebiti dijete u političke svrhe.”

Član 92.

U Poglavlju 9 (Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine) u članu 9.11 ispred prvog stava dodaje se oznaka stava (1), a riječi: „svake četiri godine” zamjenjuju se riječima: „obavezno svakih osam godina”.

Iza stava (1) dodaju se novi st. (2), (3), (4), (5) i (6) koji glase:

„(2) Parlamentarna skupština BiH će u roku od 90 dana od održavanja konstituirajuće sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH imenovati Zajedničku komisiju za reviziju izbornih jedinica iz stava (1) ovog člana, koja će raditi u skladu s poslovnicima oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

(3) Za potrebe revizije izbornih jedinica, Zajednička komisija za reviziju izbornih jedinica zatražit će informacije od relevantnih institucija, uključujući, između ostalog, Centralnu izbornu komisiju BiH, Agenciju za statistiku BiH i Agenciju za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).

(4) Najkasnije 180 dana od osnivanja, Zajednička komisija za reviziju izbornih jedinica dostavlja izvještaj Parlamentarnoj skupštini BiH, s preporukama i obrazloženjima za svaku promjenu broja mandata dodijeljenih svakoj izornoj jedinici ili promjenu granica izbornih jedinica u skladu s principima opisanim u stavu (1) ovog člana.

(5) Ako Zajednička komisija za reviziju izbornih jedinica ne bude osnovana ili ne dostavi izvještaj na razmatranje Parlamentarnoj skupštini BiH, u skladu sa st. (2), (3) i (4) ovog člana, Centralna izborna komisija BiH će, u skladu s ovlaštenjima iz člana 2.9 stav (17) ovog zakona, u roku od 30 dana, dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH inicijativu za promjenu broja mandata dodijeljenih svakoj izornoj jedinici ili promjenu granica izbornih jedinica u skladu s principima opisanim u stavu (1) ovog člana.

(6) U roku od 60 dana od dana prijema izvještaja iz stava (4) ovog člana ili inicijative iz stava (5) ovog člana, Parlamentarna skupština BiH razmatra izvještaj i preporuke na sjednici.”

Član 93.

U Poglavlju 10 (Parlament Federacije Bosne i Hercegovine) u članu 10.9 ispred prvog stava dodaje se oznaka stava (1), a riječi: „svake četiri godine“ zamjenjuju se riječima: „obavezno svakih osam godina”.

Iza stava (1) dodaju se novi st. (2), (3), (4), (5) i (6) koji glase:

„(2) U roku od 90 dana od održavanja konstituirajuće sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, Parlament Federacije BiH imenuje Zajedničku komisiju za reviziju izbornih jedinica iz stava (1) ovog člana, koja će raditi u skladu s poslovnicima oba doma Parlamenta Federacije BiH.

(3) Za potrebe revizije izbornih jedinica, Zajednička komisija za reviziju izbornih jedinica zatražit će informacije od relevantnih institucija uključujući, između ostalog, Centralnu izbornu komisiju BiH, Federalnu agenciju za statistiku i IDDEEA-u.

(4) Najkasnije 180 dana od osnivanja, Zajednička komisija za reviziju izbornih jedinica dostavlja izvještaj Parlamentu Federacije BiH, s preporukama i obrazloženjima za svaku promjenu